



Broj: 02-04-20026-17/24
Sarajevo, 04.04.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) člana 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/22 i 8/24) a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) Vlada Kantona Sarajevo, na **19.sjednici** održanoj **04.04.2024.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18).
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Nihad Uk

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
6. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (putem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/22) a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/80, 48/11, 36/18 i 61/22), Skupština Kantona Sarajevo, na ____ sjednici održanoj _____. 2024. godine, donijela je

PRIJEDLOG

O D L U K U

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18), u članu 3. stav 2. mijenja se i glasi:

“RVI/RVI paraplegičar ostvaruje pravo iz stava 1. ovoga člana, nakon isteka roka korištenja, na osnovu zahtjeva kojeg podnosi lično, putem užeg člana porodice ili putem Punomoćnika Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, koje na temelju službene evidencije koju vodi o ratnim vojnim invalidima, cijeni opravdanost zahtjeva sa aspekta roka korištenja (u daljem tekstu: Ministarstvo).”

Član 2.

U članu 8., tačka 2. (ortička sredstva (ortoze)), podtačka 2.1. (ortoze za gornje ekstremitete), iza rednog broja 3 dodaje se redni broj 4, sa sliedećim pripadajućim stavkama:

4	Mider platneni sa plastičnim ili metalnim pojačanjem	Za sve vrste stečenih deformacija kičmenog stuba, za sve promjene kičmenog stuba koje su posljedice rane, povrede ozljede ili bolesti nastale za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom.	1	24 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada	SPP	180KM
---	--	---	---	------	---	-------	--	-----	-------

Član 3.

U članu 8., tačka 2. (ortička sredstva (ortoze)), podtačka 2.2. (ortička pomagala izrađena po mjeri individualno), iza rednog broja 3. dodaju se redni podbrojevi 3a, 3b i 3c, sa pripadajućim stavkama:

3a	Ortopedske cipele sa povišenjem preko 2,5cm	Za sve vrste ratnih povreda koje za posljedicu imaju skraćenje donjih ekstremiteta	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada.	SPP	Maksimalno do 400KM
----	---	--	--	-----	---	-----	---	-----	---------------------

3b	Ortopedske cipele po gipsanom modelu obostrano	Za sve vrste ratnih povreda koje za posljedicu imaju deformaciju stopala i skočnog zgloba	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada.	SPP	Maksimalno do 380KM
----	--	---	--	-----	---	-----	---	-----	---------------------

3c	Ortopedske cipele po gipsanom modelu jednostrano	Za sve vrste ratnih povreda koje za posljedicu imaju deformaciju stopala i skočnog zgloba	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada.	SPP	Maksimalno do 370KM
----	--	---	--	-----	---	-----	---	-----	---------------------

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:
Sarajevo,

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić

O B R A Z L O Ž E N J E

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 18. stav (1) tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) kojim je utvrđeno da Skupština Kantona Sarajevo donosi propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona.

Članom 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/22) propisano je da prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide propisan je Odlukom o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18).

Također, članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH, br. 30/97, 7/02, 70/80, 48/11, 36/18 i 61/22) propisano je da osigurana lica, pored prava iz člana 32. ovog zakona imaju pravo, u skladu sa utvrđenom medicinskom indikacijom, na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, kao i pravo na korišćenje lijekova čije je stavljanje u promet odobrila Vlada Federacije, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja, te da će se obim navedenih prava utvrditi kantonalnim propisima.

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih prava i materijala za ratne vojne invalide s područja Kantona Sarajevo pripremljen je u skladu sa Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa FBiH ("Službene novine FBiH, broj. 71/14) i Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17 - Drugi novi prečišćeni tekst i 2/18 - Ispravka).

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo obratilo se Udruženje „Savez ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo“ i Koordinacioni odbor boračkih organizacija Kantona Sarajevo zahtjevima za izmjene i dopune Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18), uz prijedlog za održavanje zajedničkog sastanka u cilju definisanja navedenih izmjena/dopuna predmetne Odluke.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, zajedno s određenim uposlenicima Ministarstva je održao sastanak s predstavnicima navedenog udruženja i Odbora, te su usaglašene izmjene i dopune predmetne Odluke koje je ovo Ministarstvo podržalo.

Obzirom na navedeno potrebno je donijeti odluku u predloženom tekstu.

III- PRAVNA RJEŠENJA

Član 3. stav (2) Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/04,

11/06, 16/11 i 38/18), mijenja se u smislu da sada RVI I RVI-paraplegičari prava na medicinska sredstva ostvaruju na osnovu zahtjeva kojeg podnose lično, putem užeg člana porodice ili putem Punomoćnika Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a do sada je bilo propisano da se taj zahtjev podnosi isključivo lično.

Razog za ovakvu izmjenu je realna nemogućnost ličnog dolaska velikog broja pripadnika ove populacije u prostorije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u cilju podnošenja zahtjeva za realizaciju svojih prava zbog njihovog zdravstvenog stanja i svih komplikacija nastalih istim.

U članu 8. tačka 2. (ortička sredstva (ortoze)), podtačka 2.1. (ortoze za gornje ekstremitete), iza rednog broja 3 dodaje se redni broj 4, sa pripadajućim stavkama kojima je predviđen platneni mider sa plastičnim ili metalnim pojačanjem. Razlog za ovakvu dopunu je činjenica da je u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18), greškom izostavljena ova stavka, a proizvod je prijeko potreban popriličnom broju pripadnika ove populacije.

U članu 8. tačka 2. (ortička sredstva (ortoze)), podtačka 2.2. (ortička pomagala izrađena po mjeri individualno), iza rednog broja 3. dodaju se redni podbrojevi 3a., 3b. i 3c., sa pripadajućim stavkama kojima su predviđene: ortopetske cipele sa povišenjem preko 2,5cm, ortopetske cipele po gipsanom modelu obostrano i ortopetske cipele po gipsanom modelu jednostrano (po 1 par svakih). Razlog za ovakvu dopunu je činjenica da navedena populacija ima pravo na ovakve cipele jednom u godini dana, što se finansira od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a prema njihovim izjavama, potrebno im je više od jednog para godišnje, što će biti isfinansirano od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

IV – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, obzirom da su ista već predviđena u budžetu Kantona Sarajevo za 2024. god., na poziciji 614200-KAM003-Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih prava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo.

V- PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, kao u predloženom tekstu.

OBRAZAC IZJAVA O FISKALNOJ PROCJENI**Obrazac IFP NE****A 1. Obradivač propisa**

KOD	NAZIV
2001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO

B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa

Vrsta propisa/akta	Zakon	Uredba	NE	NE	Odluka	Strategija	NE

Naziv propisa/akta Odluka o dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih prava i materijala za ratne vojne invalide s područja Kantona Sarajevo

C 3. Izjava o nepostojanju dodatnih fiskalnih efekata predloženog propisa

Za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, obzirom da su ista već predviđena u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. god., razdjel Ministarstva zdravstva - pozicija 614200-KAM003-Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih prava i materijala za ratne vojne invalide s područja Kantona Sarajevo

D 4. Pečat i potpis odgovornog lica**MINISTAR**
mr sci. dr med. Enis Hasanović

Mjesto i datum

Sarajevo, 20.02.2024. godine





Broj: 09-02-6789/24
Sarajevo, 07.03.2024. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

PREDMET: Mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo.-

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema primjedbi na dostavljeni tekst prijedloga Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu:Odluka), a iz razloga koji su navedeni u obrazloženju predmetnog materijala.

Prijedlog Odluke sadrži stručna pitanja koja su u isključivoj nadležnosti nosioca pripreme predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo, uz napomenu da se predmetni materijal dopuni sa mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo s obzirom da je za primjenu ovog propisa potrebno obezbijediti budžetska sredstva.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



PO OVIJASTENJU VLADE KANTONA SARAJEVO

Adis Bisic, dipl. pravnik



Adresa: Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel: + 387(0)33 560-449, Fax: + 387 (0) 33 560-448
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: uz@vlada.ks.gov.ba

1/1



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/2-02-7309/24
Sarajevo, 06.03.2024.godine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
gosp. Enis Hasanović, ministar

PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, mišljenje –
VEZA: Vaš akt, broj: 10-33-5175/24 od 23.02.2024. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum godnji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 50/17, 2/18-Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog odluke i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo je propis kojim se ne povrijeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima, kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08/03-11-5175/24 MD
Sarajevo, 04.03.2024. godine

KANTON SARAJEVO **MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

Predmet: Mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih prava i materijala za ratne vojne invalide s područja Kantona Sarajevo;

Veza: Vaš dopis br.: 10-33-5175-1/24 od 23.02.2024. godine.

Vezano za vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih prava i materijala za ratne vojne invalide s područja Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, obzirom da su ista već predviđena u Budžetu Kantona Sarajevo za 2024. god., razdjel Ministarstva zdravstva – pozicija 614200-KAM003-Troškovi primjene Odluke proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih prava i materijala za ratne vojne invalide s područja Kantona Sarajevo“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih prava i materijala za ratne vojne invalide s područja Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, **nema primjedbi.**

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koja se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF-Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremila: Mensura Drakovac, BA menadžmenta
Kontrolisala: Amina Moćević, mr. oec



MINISTAR

Dr. Alan Kalamujić

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili ka'njen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

odnosi se na prava iz čl. 27., 31., 32., 33., 34., 36., 51., 56. i 63. Izuzetno, za lica koja ostvaruju prava iz čl. 40. i 67. ovog zakona, dužina neprekidnog prebivališta/boravišta na području Kantona propisana je u tim članovima. Za ostvarivanje ostalih prava po ovom zakonu uvjet je da imaju prebivališta/boravišta na području Kantona i na dan predaje zahtjeva za ostvarivanje prava, a na lica iz čl. 29. i 35. ovog zakona ovaj uvjet se ne primjenjuje.

- (3) Pojam "neprekidno" iz stava (2) ovog člana podrazumijeva i prekide u boravištu/prebivalištu, ne duže od tri mjeseca u toku jedne kalendarske godine, ukoliko se isti odnose na prijavu u mjesto prijeratnog prebivališta. Ovako definiran pojam "neprekidno" ne odnosi se na čl. 40. i 67. ovog zakona, jer korisnici ovih prava moraju imati kontinuitet boravka bez prekida.

Član 5.

(Ravnopravnost u ostvarivanju prava)

Sa borcima - braniteljima, u smislu ovog zakona, izjednačeni su u pravima učesnici narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941. - 1945. godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

POGLAVLJE II – PRAVA

Odjeljak A – Dopunska prava

Član 6.

(Dopunska prava)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona imaju, prema načinu i obimu utvrđenim ovim zakonom, sljedeća prava:
- zdravstvena zaštita;
 - banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija);
 - naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;
 - prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
 - prednost u zapošljavanju;
 - pravo učešća u programima za zapošljavanje i održivost zaposlenosti;
 - prednost pri korištenju programa nadležnih službi za zapošljavanje;
 - prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;
 - stipendiranje;
 - pravo na obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;
 - prednost pri smještaju u čačke i studentske domove;
 - uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;
 - oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
 - oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište;
 - pravo na izgradnju stana;
 - dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba;
 - pravo na stan u vlasništvu;
 - prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
 - naknada troškova dženaze - sahrane;
 - podizanje nišana - nadgrobno spomenika;
 - pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i

pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;

- pravo na mjesečna novčana primanja;
 - dječiji dodatak;
 - pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći;
 - novčana egzistencijalna naknada;
 - personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica.
 - pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, kanalizacija, električna energija, gas);
 - besplatna vožnja;
 - prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
 - dodjela sredstava za održivi povratak.
- (2) Prava iz stava (1) ovog člana ostvaruju se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Odjeljak B – Zdravstvena zaštita

Član 7.

(Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)

- Lica iz člana 1. ovog zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva, ostvaruju to pravo po ovom zakonu.
- Pravo iz stava (1) ovog člana, mogu ostvariti i djeca šehida i poginulih branioaca, a dok se ne stvore uvjeti da to pravo ostvare po drugom osnovu.
- U slučajevima iz st. (1) i (2) ovoga člana obaveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Član 8.

(Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu)

Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide propisan je Odlukom o proširenom obimu prava na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18).

Član 9.

(Oslobađanje obaveze ličnog učešća u troškovima liječenja)

Ratni vojni invalidi, članovi šehidske porodice - porodice poginulog branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, članovi uže porodice ratnog vojnog invalida, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihove uže porodice kao i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, demobilizirani branioци koji ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu oslobađaju se od obaveze ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Član 10.

(Banjsko i klimatsko liječenje - medicinska rehabilitacija)

- Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, imaju pravo na banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju).
- Djeca šehida i poginulih branioaca, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, imaju pravo na banjsko liječenje.

- liječenje zaraznih bolesti,
- liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
- zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života,
- zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata,
- otkrivanje i liječenje endemske nefropatije,
- liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetisa,
- zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu,
- zdravstvenu zaštitu duševnih bolesti koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica, ili oštete materijalna dobra,
- zdravstvenu zaštitu oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
- provođenje obavezne imunizacije provi dječijih zaraznih oboljenja,
- liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
- zdravstvenu zaštitu građana iznad 65 godina života, pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
- liječenje narkomanije,
- sluzbu prikupljanja krvi.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije), će po osnovu stava 1. alineja 3. ovog člana, na prijedlog Vlade Federacije za svaku godinu odrediti "paket zdravstvenih prava".

Član 33.

Osigurana lica, pored prava iz člana 32. ovog zakona imaju pravo, u skladu sa utvrđenom medicinskom indukcijom, na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, kao i pravo na korišćenje lijekova čije je stavljanje u promet odobrio ministar zdravstva, a nalaze se na listi lijekova koji se osigurancima mogu propisati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.

Obim prava iz stava 1. ovog člana utvrdit će se kantonalnim propisima.

Član 34.

Zdravstvena zaštita koja se ovim zakonom osigurava, provodi se kao:

- primarna,
- specijalističko-konsultativna i
- bolnička.

Član 35.

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćeno obaveznim zdravstvenim osiguranjem podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima za osigurana lica u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko-konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom.

Obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. ovog zakona, za svaku kalendarsku godinu utvrdit će Parlament Federacije.

Standarde i normative zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja donosi ministar zdravstva.

Član 36.

Kod povreda na radu, ili oboljenja od profesionalne bolesti, osigurancima se obavezno osigurava:

1. zdravstvena zaštita i sprovođenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti,

2. odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti,
3. naknada putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti,
4. naknada plaće za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovanog povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti.

Član 37.

Zdravstvena zaštita iz člana 34. ovog zakona pruža se osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je kantonalni zavod osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

Član 38.

Ugovorima iz člana 37. utvrđuju se: vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža osiguranim licima, naknade koje kantonalni zavod osiguranja plaća za pružanje ugovornih usluga, način obračunavanja i plaćanja usluga i druga uzajamna prava i obaveze ugovorača.

Osnovne, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. ovog zakona odredit će se kantonalnim propisima.

Osnovama, kriterijima i mjerilima iz stava 2. ovog člana osigurava se zakonito i pravilno uspostavljanje ugovornih odnosa između kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova, utvrđuju elementi koje moraju sadržavati ti ugovori, uređuje način iskazivanja vrste, obima i kvaliteta zdravstvenih usluga, način utvrđivanja naknada, način kontrole, vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga i drugo.

Član 39.

Ugovori zaključeni između kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova na njegovom području važe, u pogledu ugovornih naknada za zdravstvene usluge, a sve kantonalne zavode osiguranja čija osigurana lica koriste usluge tih zdravstvenih ustanova.

Član 40.

Zdravstvenim ustanovama sa kojima kantonalni zavod osiguranja nije zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, mogu se na teret fonda kantonalnog zavoda osiguranja isplatiti samo troškovi medicinske pomoći pružene osiguranim licima u hitnim slučajevima i drugi troškovi u vezi sa pružanjem te pomoći.

Član 41.

Osigurano lice ima pravo na liječenje u inozemstvu pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u zemlji u koju se osigurano lice uplaćuje postoji mogućnost za uspješno liječenje tog oboljenja.

Osigurano lice ima pravo da koristi zdravstvenu zaštitu u inozemstvu za vrijeme rada odnosno boravka u inozemstvu pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima.

Propise iz ovog člana donosi ministar zdravstva.

4. Novčane naknade i pomoći

a) Naknada plaće

Član 42.

Osiguranci iz člana 19. tač. 1. do 7. i tač. 16. i 17. ovog zakona imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (u daljem tekstu: naknada plaće), ako su:

sedam dana od dana kada im je izglasano nepovjerenje, s tim da ostavka stupa na snagu danom potvrđivanja Vlade u novom sazivu.

U periodu od dana podnošenja ostavke do dana potvrđivanja Vlade u novom sazivu, Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa ustavom i zakonom.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu mora se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana izglasavanja nepovjerenja prethodnoj Vladi.

Član 11.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.

Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

Član 12.

Premijer i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Premijer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Kad premijer podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku premijeru.

Član 13.

Ako Skupština Kantona prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada će obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti, do imenovanja nove Vlade, u skladu sa članom 8b. stav 2. ovog Zakona.

Ako premijer prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razrješenju potvrđuje Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Ministar može obrazložiti ostavku u Skupštini Kantona.

Premijer će novog člana Vlade imenovati i predstaviti na sjednici Skupštine Kantona i zatražiti glasanje o potvrđivanju imenovanja tog člana, u roku iz člana 8a. stav 3. Zakona.

Član 14.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Član 15.

Premijer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona i davanja svečane izjave.

Član 16.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguliše državna služba.

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premijeru Vlade i Vladi.

III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

Član 17.

Radom Vlade Kantona rukovodi premijer koji predstavlja i zastupa Vladu Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

Član 18.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.

U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

Član 19.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava I. ovog člana uredit će se Poslovníkom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

Član 20.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlada Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

Član 21.

Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

Član 22.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

Član 23.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premijer.

Član 24.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjernicama i stavovima Vlade Kantona.

Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

Član 25.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovníkom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima Vlade pomoć i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premijer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbe, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA

(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

Član 4.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14 Predsjedavajući
08. septembra 2014. godine Općinskog vijeća Vogošća
Vogošća Esad Piknjač, s. r.

ISPRAVKA

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

ISPRAVKU**ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO**

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoje riječi: "članom 10."
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoje riječi: "člana 9."
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14 Sekretar
12. septembra 2014. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Abid Kolašinac, s. r.

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU**SAOPĆENJE****O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO
PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA
JULI/SRPANJ 2014. GODINE**

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39 Direktor
11. septembra 2014. godine Hidajeta Bajramović, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE**UDRUŽENJA**

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA CESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoj i unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamislima utemeljenjima izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonosenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodnog nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagađivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14
12. juna 2014. godine
Sarajevo

Ministrica
Velida Memić, s. r.

(O-874/14)

ODLUKU

**O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE
ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA,
MEDICINSKO- SANITETSKIH SPRAVA I
MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA
PODRUČJA KANTONA SARAJEVO**

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom se utvrđuje prošireni obim prava na korištenje/nabavku ortopedskih pomagala i njihovu opravku, lijekova i sanitetskog materijala za ratne vojne invalide, kao i posebni medicinsko-sanitetski materijal za ratne vojne invalide-paraplegičare, sa područja Kantona Sarajevo, kao i način i postupak ostvarivanja ovih prava.

Finansiranje prava iz stava 1. ovog člana se obezbjeđuje u punom iznosu, na način i u skladu sa ovom odlukom.

Član 2.

Obim prava iz člana 1. ove odluke, određuje se jedinstvenom listom pomagala, endoproteza, lijekova i medicinsko-sanitetskog materijala, a koji su utvrđeni prema vrsti, roku trajanja i cijeni koštanja.

Član 3.

Ratni vojni invalid ostvaruje pravo na ortopedsko pomagalo, odnosno endoprotezu, na osnovu medicinske indikacije i nalaza nadležne zdravstvene ustanove.

Ratni vojni invalid ostvaruje pravo na ortopedsko pomagalo, odnosno endoprotezu, nakon isteka roka korištenja, a na osnovu ličnog zahtjeva koji podnosi Ministarstvu zdravstva koji na temelju službene evidencije koju vodi o ratnim vojnim invalidima, cijeni opravdanost zahtjeva sa aspekta roka korištenja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo je dužno o zahtjevu iz prethodnog stava odlučiti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 4.

Ratni vojni invalidi imaju pravo na opravku ortopedskih pomagala i endoproteza, u punom iznosu na teret proizvođača u skladu sa ugovorom.

Ratni vojni invalid ima pravo na opravku ortopedskih i drugih pomagala utvrđenih ovom odlukom u punom iznosu a na eret sredstava izdvojenih na proširena prava ove kategorije osiguranika.

Član 5.

Ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na specifične lijekove utvrđene ovom odlukom, a koje propisuje doktor porodične medicine, na osnovu prijedloga i nalaza specijaliste određene grane medicine.

Ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na lijekove na posebnom listu recepata koji je crvene boje.

Član 6.

Ratni vojni invalidi se oslobadaju participacije za lijekove propisane Odlukom o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na eret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja "Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/02 i 16/03).

Član 7.

Pravo na sanitetski materijal, ratni vojni invalid ostvaruje na osnovu nalaza i mišljenja doktora medicine u primarnom nivou

zdravstvene zaštite, gdje bi se za svakog RVI trebao otvoriti poseban karton za ortopedska i medicinsko-sanitetska pomagala.

**II - JEDINSTVENA LISTA ORTOPEDSKIH POMAGALA,
SANITARNIH SPRAVA I MATERIJALA, MEDICINSKE
INDIKACIJE, ROKOVI KORIŠTENJA I NJIHOVA CIJENA**

Član 8.

Osiguranim licima iz člana 1. ove odluke, po osnovu proširenog obima prava, u medicinski indiciranim slučajevima, priznaje se pravo na slijedeće:

Red. br.	Naziv pomagala	Rok korištenja u mjesecima	Učešće Zavoda u KM do:
1.	Proteze za gornje ekstremitete		
	- šaka		800,00
	- podlakatna,		1.500,00
	- exartikulacija lakta,		1.700,00
	- nadlakatna,		2.250,00
	- exartikulacija ramenog zgloba.		3.500,00
	Rok trajanja:	36	
2.	Proteze za donje ekstremitete		
	- djelimična amputacija stopala,		650,00
	- proteza stopala,		1.350,00
	- potkoljena,		3.500,00
	- exartikulacija koljenog zgloba,		4.500,00
	- natkoljena,		5.000,00
	- exartikulacija zgloba kuka.		5.500,00
	Rok trajanja:	36	
	- silikonski lajner	12	1.200,00
	Silikonski lajner se može odobriti nakon jedne godine korištenja proteze.		
	- ortopedska cipela uz protezu	12	200,00
	Indikacije za tač. 1. i 2.:		
	Protetska sredstva (proteze) služe za funkcionalnu i estetsku zamjenu izgubljenih dijelova ekstremiteta.		
	Uz protezu za gornji ekstremitet osigurano lice dobija kao terminalni nastavak funkcionalnu kuku ili vještačku šaku.		
3.	Endoproteze		
	a) proteza za kuk:		
	- standardna cementna totalna	trajno	1.300,00
	- bezcementna	trajno	2.900,00
	- reviziona	trajno	2.900,00
	b) proteza za koljeno ili rame	trajno	3.800,00
	c) endoproteza lakta	trajno	1.800,00
	Indikacije:		
	Standardna cementna totalna endoproteza za kuk, koljeno i rame obezbjeđuje se osiguranom licu kod kojeg je neophodna ugradnja iste u slučaju artroze zgloba, reumatoidnog artritisa, posttraumatskih stanja i kongenitalnih anomalija zgloba.		
4.	Navlaka za bataljak (6 komada)	12	72,00
5.	Silikonske čarape	6	100,00
6.	Aparati za gornje ekstremitete	48	
	- Ortoza za šaku sa mehaničkom funkcijom		350,00
	- Radijalis aparat od plastične mase		90,00
	- Dvodijelna ortoza za ruku sa mehanizmom fleksije i ekstenzije		550,00
7.	Štake	24	
	- metalne - podlakatne		35,00
	- drvene - potpazušne		65,00
	Štake se obezbjeđuju ako se tim pomagalom omogućuje ili poboljšava kretanje (stajanje i hod).		

- (2) Ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano u skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine i pored osnova propisanih ovim zakonom u pogledu prestanka radnog odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika prestaje i ne produžava se ni u kojem obliku, niti na bilo koji način i ni pod kojim okolnostima ako je policijskom službeniku UN/IPTF ukinuo ovlaštenje za primjenu policijskih ovlaštenja.
- (3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana ne primjenjuju se na lica kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, a koje će u skladu sa odredbama ovog zakona biti zaposlene u policijskom organu nakon stupanja na snagu ovog zakona.
- (4) Lica iz stava (3) ovog člana izuzimaju se od primjene tačke b) člana 52. ovog zakona.
- (5) Licem kojoj je UN/IPTF odbio certifikaciju, u smislu odredbe stava (3) ovog člana smatra se lice koje je u vrijeme podnošenja prijave za prijem u radni odnos dužna iznijeti činjenicu o tome da joj je UN/IPTF odbio certifikaciju.
- (6) Iznošenje činjenica iz stava (5) ovog člana smatra se traženom dokumentacijom u smislu odredbe iz stava (1) člana 52. ovog zakona. Navedena činjenica iznosi se:
- u pisanoj formi i
 - uz nju se podnosi primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojom se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Član 132.

(Postupci pokrenuti po ranijem propisu)

Zahtjevi koji su podneseni odnosno postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se prema propisu koji je važio u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka.

Član 133.

(Prestanak važenja ranijih propisa)

- Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/06 i 4/08) i drugih podzakonskih propisa kojima se uređuju pitanja propisana ovim zakonom.
- Izuzetno od stava (1) ovog člana, odredbe Poglavlja VI - PRIMANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, od člana 84. do člana 96. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/06 i 4/08), će se nastaviti primjenjivati do donošenja Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, izuzev odredbi iz člana 94. stav (1) tačka a) i tačka i) navedenog zakona koje prestaju da važe.
- Izuzetno od stava (1) ovog člana do donošenja podzakonskih propisa navedenih u ovom zakonu, policijski organ može i dalje primjenjivati podzakonske propise iz stava (1) ovog člana.

Član 134.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-31665/18 Predsjedateljica
06. septembra 2018. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 7. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14), a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 06.09. 2018. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU
PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH
POMAGALA, LIJEKOVA,
MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I
MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA
PODRUČJA KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06 i 16/11), u cijelom tekstu sadržaja propisa riječi: "ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala", u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: "medicinskih sredstava i lijekova" u odgovarajućem padežu, izuzimajući nazive zakona i podzakonskih propisa, koji se navode u tekstu Odluke.

Član 2.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:
"Ratni vojni invalid i ratni vojni invalid-paraplegičar (u daljem tekstu: RVI/RVI-paraplegičar) ostvaruje pravo na medicinsko sredstvo na osnovu medicinske indikacije, nalaza i preporuke ordinirajućeg ljekara specijaliste, konzilijuma ljekara specijalista nadležne zdravstvene ustanove odnosno izabranog ljekara porodične medicine, a u skladu sa odredbama ove odluke."

U stavu 3. umjesto broja "30" treba da stoji broj "7".

Član 3.

Član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

RVI/RVI-paraplegičarima, po osnovu proširenog obima prava, u medicinski indiciranim slučajevima, priznaje se pravo na sljedeće:

Red. broj	NAZIV MEDICINSKOG SREDSTVA I DIJELA	Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na medicinsko sredstvo	Medicinsko sredstvo predloženo - propisuje ovjerava	Jedinica mjere medicinskog sredstva	Količina odobrenog medicinskog sredstva	Rok upotrebe medicinskog sredstva	Materijal od koga je pomagalo izrađeno	Mjesto isporuke	Cijena sa PDV
A Funkcionalna ortopedijska sredstva									
I. Protetička sredstva (proteze)									
I.1. Proteze za gornje ekstremitete izrađena po mjeri									
1	Šaka	1. Aplasia manus et digiti congenita 2. Amputatio digitorum manus	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	aminirana šaka	SPP	1500
2	Podlaktatna proteza, estetska	1. Aplasia antebrachii 2. Amputatio antebrachii	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	aminirana/estetska šaka i jedna rezervna rukavica	SPP	2200
3	Podlaktatna proteza radna	1. Aplasia antebrachii 2. Amputatio antebrachii	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije		1	36 mj	individualna izrada	SPP	2450
4	Podlaktatna proteza elektronska	1. Aplasia antebrachii 2. Amputatio antebrachii	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	karbonsko ležište/elektrode/mioelektronska šaka i 2 rezervne estetske rukavice	SPP	22500
5	Proteza za egzartikulaciju lakta	1. Aplasia brachii 2. Amputatio brachii	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	aminirano ležište, mehanička šaka i 2 rukavice	SPP	3300
6	Nadlaktatna proteza	1. Aplasia brachii 2. Amputatio brachii	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	aminirana mehanička šaka/plastični lakat s očnicom/suspenzija i rezervna rukavica	SPP	4200
7	Proteza za dezartikulaciju ramenog zgloba	Amputatio art. humeroscapularis - Amputacija humeroskapularnog zgloba	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	aminirana mehanička šaka/plastični lakat s očnicom/suspenzija	SPP	5680
I.2. Proteze za donje ekstremitete po mjeri									
1	Proteza za parcijalnu amputaciju stopala fizična, niska do umjerena aktivnost, meko stopalo	1. Aplasia pedum et digitorum congenita 2. Amputatio digitorum et parvum pedis	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	individualna izrada, gipsani otisak, materijal pedilen/fleksibilna plastika/ostali pjenasti materijali	SPP	1250
2	Proteza za parcijalnu amputaciju stopala napredna, visoka aktivnost, karbonsko stopalo ili mekano stopalo	1. Aplasia pedum et digitorum congenita 2. Amputatio digitorum et parvum pedis	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Materijal pedilen/fleksibilna plastika/karbon	SPP	4000
3	Potkoljena proteza napredna, karbonsko stopalo za umjerenu aktivnost	1. Aplasia cruris et pedis congenita 2. Amputatio transtibialis	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	liner/gel/suspenzija/karbon/čelični adapteri 7 karbonsko stopalo s povratom enerije	SPP	6950
4	Exzartikulacija koljena napredna, pneumatsko koljeno, stopalo sa zglobom	1. Aplasia cruris et geni 2. Amputatio genus	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	liner/gel/čelični adapteri/ aluminijsko koljeno išeosovinsko/stopalo čeličnim zglobom	SPP	9000
5	Natkoljena proteza napredna, pneumatsko išeosovinsko koljeno, pokretno stopalo gel liner ključ kućišta	1. Aplasia extr. inf. reg. transfemorals 2. Amputatio transfemorals	1. jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	nutrašnje ležište od fleksibilne plastike/karbon/čelični adapteri/ aluminijsko koljeno, išeosovinsko/stopalo sa zglobom + gel liner sistem za uključavanje	SPP	12000

8	Proteza za egzartikulaciju kuka napredna, zglob kuka sa mehaničkom ekstenzijom, pneumatskim oljenom, čelični adapteri pokretno stopalo. Napomena: za ovu kategoriju se ne indicira gel liner	1. Amputatio extr. inf. reg. art. coxofemoralis - nedostatak donjeg ekstremiteta poslije ezartikulacije kuka	jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	nutrašnje ležište od leksibilne plastike/ karbon/ titanski zglob kuka, sa pneumatskim oljenom, čelični adapteri i pokretno stopalo	SPP	12000
9	Silikonski liner za podlaktinu i nadlaktinu amputaciju		jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	6 mj	silikonski liner sa i bez distalnog priključka debljine 2 mm	SPP	1250
10	Gel liner/ potkoljena, natkoljena i egzartikulacija koljena/		jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	6 mj	liner gel sa i bez distalnog priključka matriks od 5 - 10 cm. debljine 3, 6, 9 mm	SPP	2000
9	Navlake za bataljak		jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	6	1 mj	čamučne, frotirne ili ajlonske	SPP	30
10	Silikonske čurape		jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	3 mj	nutarnja strana čarapice, vanjska sa perlonskom	SPP	190
11	Ortopedske cipele uz protezu	Za sve vrste amputacija donjih ekstremiteta	jekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po mjeri, plantografija, izrada. Individualna izrada.	SPP	300
3. Ortopedska sredstva (ortoze)									
3.1. Ortoze za donje ekstremitete									
1	Ortoza za ruku sa mehaničkom funkcijom		jekar spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	individualna izrada	SPP	780
2	Radijalis aparat od elastične mase		jekar spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	individualna izrada	SPP	550
3	Dvodjelna ortozna za ruku sa mehanizmom fleksije i ekstenzije		jekar spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	individualna izrada	SPP	1650
3.2. Ortopedska pomagala izrađena po mjeri individualno									
1	Individualni peronealni aparat sa zglobom i sandalom	1. Hemiplegija 2. Laesio nervi peronei	jekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	individualna izrada	SPP	600
2	Individualni trodjeljni KAFO sa zglobovima Hessing-ov ortozna u spoju sa sandalom)	1. Paralysis cerebraalis 2. Infinitis 3. Paraplegia 4. Dystrophia musculorum	jekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	individualna izrada	SPP	4800
3	Ortopedske cipele uz ortozu	Za sve vrste ortozna donjih ekstremiteta/za tačke 1 i 2	jekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po mjeri, plantografija, izrada. Individualna izrada.	SPP	468
4. Kolica i dijelovi za kolica									
1	Aktivna invalidska kolica sa mehaničkim pogonom i klopiva	sigurano lice: 1. Amputirane obje noge. 2. Amputirana jedna noga na kojoj zbog upredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje. 3. Mišićna distrofija 4. Cerebralna paraliza 5. Paraplegija i hemiplegija	jekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj	metalna lagana kolica od titanijuma, naslon leđa, podnesiv po visini, mekano podnesiv uprijed i nazad, protiv znojenja sa mekavom unutrašnjom rakom (čičak) i sa žepom, stranice blatobrani od karbonskih vlakana sa zaštitom od prljanja	SP	maksimalno do 7605

